



# Akwankyerε Nhoma de ma New York Atukotenafu



Wɔn a Wɔte New York Betumi Ape ɔhwe ne Mmoa a Wonsuro

## MMARA A EFA AKWANTU HO MMOA



Frε ActionNYC wɔ **800-354-0365**, fi Dwoda kosi Fida, 9AM (anɔpa) kosi 6PM (anwummere) na woanya mmara a efa akwantu ho mmoa. Pε mmoa fi mmaranimfo a wɔwɔ ne mu ahotoso na wɔama no tumi krataa anaa onanmusifo a wɔama no tumi krataa ho.

## ATUKOTENAFU MMUSUA A WɔBOA WɔN



### Ayarehwe

- Panee a wobewɔ, ɔhwe a wɔde bεma wo, COVID-19 ho nhwehwεmu ne ayaresa a wɔde bεma wo no renka hokwan a wɔwɔ sε otukotenafu. Hwehwe beae a woyε nhwehwεmu a wontua sika a εben wo wɔ [nyc.gov/covidtest](https://nyc.gov/covidtest) anaa frε **212-COVID19 (212-268-4319)**.
- Fa wo ho hye nsiakyibaa nhyehyεe ahorow mu, a ebi ne nea wontua sika a εwɔ [nyc.gov/getcoverednyc](https://nyc.gov/getcoverednyc) anaa frε **311**. Sε wunni hokwan wo nsiakyibaa no mu a, NYC Care de hokwan yi ma wo a wontua hwee anaa wutua sika kakraa bi pε. εmfa ho sε ebia woyε otukotenafu anaa wonnye bi. Frε **646-NYC-Care (646-692-2273)** anaa kɔ [nycare.nyc](https://nycare.nyc.gov).
- Woabre anaase biribi haw wo anaa? Wone NYC Well fotufo nni nkitaho na ɔbeboa wo wɔ kokoam kwan so na wakyere wo kwan ako mmeae a wubenya mmoa fa adwenemhaw ne nnuru a wɔde di dwuma kwan bɔne so ho. Kɔ [nyc.gov/nycwell](https://nyc.gov/nycwell), frε **888-NYC-Well (888-692-9355)**, anaa kyerew WELL kɔma **65173**.

### Nhomasua

- NYC mmofra a wɔadi mfe 4 nyinaa wo hokwan sε wɔde wɔn to Pre-K na wobetumi ako aban sukuu kosi sε wobenyaa mfe 21. Wo mpotam binom mu no, wotumi nya "3-K" de ma mmofra a wɔadi mfe 3. Sε wope hokwan yi a, kɔ [schools.nyc.gov/enrollment](https://schools.nyc.gov/enrollment) anaa frε **311**.
- Sua Borɔfo a Wuntua Hwee denam We Speak NYC so. Adantam Borɔfo kasa adesuafo betumi ako [wespeaknyc.cityofnewyork.us](https://wespeaknyc.cityofnewyork.us) na wɔde wɔn ho ahyε intanet so kasa adesua mu.

### Tebea a Egye Ntεmpε Aduan

- Nnuan a eyε ma wɔn a wonwe nnam, nkramfo, ne Yudafo wo NYC mmeae ahorow a wontua hwee. Wobetumi de akoma wɔn a wɔwɔ hokwan a wɔwɔ New York kurow mu. Kenkan ho nsem wɔ wɔ [nyc.gov/getfood](https://nyc.gov/getfood) anaa frε **311** na ka sε "Get Food."

## BAMMɔ A YεBεMA ABA YεN MPɔTAM AHOROW



### ɔmanfo Bammɔ

- Wɔ mmara mu no, NYPD rentumi mmisa wɔn a wɔatɔ mmaratofu mu, adansefo, anaa afoforo a wɔrepe mmoa no tumi a wɔwɔ sε wotena ɔman no mu. Obiara a wɔatɔ mmaratofu kwan mu anaa ɔye mmarato bi ho dansefo no mfrε **911**.

### Nhwehweanim ho Bammɔ

- Mmara mma kwan wɔ New York kurow mu sε wobebu obi animtiaa, aye biribi atua no ka, anaa wɔteete no esiane baabi a ofi, ne som, anaa hokwan a ɔwɔ sε ɔtena ɔman no mu nti. Sε wope sε wobo ateteete anaa animtiaabu bi ho amanee a, frε NYC Nnipa Fahodi Asoee wɔ **212-416-0197**.

### IDNYC

- IDNYC ye ahyensode a mfonin da so a aban de ma NYC nnipa a wɔadi mfe 10 ne akyi na ama wɔatumi anya mmoa ahorow wɔ kurow no mu a wontua sika pii. Nsem a εwɔ IDNYC a efa ankorokoro ho no ye kokoam nsem. εmfa ho sε ebia woyε otukotenafu anaa wonnye bi. Ye no foforo wɔ intanet so na ye bere nhyehyεe wɔ [nyc.gov/idnyc](https://nyc.gov/idnyc) anaa frε **311**.

### Bammɔ wɔ Afie mu Ayayade ho

- Kurow no wɔ ho sε εbebo wɔ ho ban sε worefa ayayade mu a. Wobetumi ako [nyc.gov/nychope](https://nyc.gov/nychope) anaa frε NYC Afie mu Ayayade telefon so wɔ **800-621-HOPE**.

## WOWɔ HOKWAN AHOROW

### Hu Hokwan ahorow a Wowɔ wɔ ICE ase (Atukotena ho Mmara Sodi)

- Kurow no nni ɔmanfo akyi nhwehwe hokwan a wɔwɔ sε wotena ɔman no mu. Sε aban adwumayεfo ba wo nkyen sε wɔrebehwehwe saa hokwan yi mu a, wowɔ hokwan ahorow. Kɔ [nyc.gov/knowyourrights](https://nyc.gov/knowyourrights) anaa frε ActionNYC wɔ **800-354-0365** na woanya mmara a efa akwantu ho mmoa.

### Hokwan ahorow ma Obi a Wahai Dan

- Sε wahai dan na wuhia mmoa fa dan a wotu obi fi mu anaa nea efa wo fiewura ho a, kɔ [nyc.gov/tenantprotection](https://nyc.gov/tenantprotection) anaa frε **311** na ka sε "tenant helpline" na wuanya mmara kwan so mmoa a wuntua hwee. Sε wope adan nsem ho mmoa foforo a, kɔ [nyc.gov/housing](https://nyc.gov/housing).

### Hokwan ahorow a Adwumayεfo wɔ

- Wowɔ hokwan wɔ New York mmara mu sε wosre kwan fi adwumam de kɔsa wo ho yare na wɔatua ho ka ama wo. εmfa ho sε ebia woyε otukotenafu anaa wonnye bi. Ebetumi aba sε atukotenafu a wote New York a wɔwɔ adwumayε hokwan no betumi anya nsiakyibaa mu mmoa bere a wɔn adwuma afi wɔn nsa no. Kɔ [nyc.gov/workers](https://nyc.gov/workers) na wuanya akwankyerε anaa frε **212-436-0381**.

### Ask MOIA Telefon

- Sε wowɔ nsemmsa fa ɔman mu tena hokwan anaa senea wo nsa beka mmoa ahorow wɔ Kurow no mu a, wobetumi anya mmoa wo wo kasa mu. Frε Mantam Sohwefo ɔfisi a ehwe Atukotena Nsem so (MOIA) wɔ telefon so wɔ **212-788-7654** fi Dwoda kosi Fida, 9AM kosi 5PM, anaa email [askmoia@cityhall.nyc.gov](mailto:askmoia@cityhall.nyc.gov).